

Na temelju članka 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), a u vezi s člankom 2. Zakona o primjeni određenih privremenih mjera radi učinkovite provedbe mandata Međunarodnog kaznenog suda za bivšu Jugoslaviju, te drugih međunarodnih restriktivnih mjera ("Službeni glasnik BiH", broj 25/06) i članka 6. Odluke o načinu provedbe ciljanih financijskih sankcija Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda povezanih s financiranjem terorizma i financiranjem širenja oružja za masovno uništenje ("Službeni glasnik BiH", broj 18/24), Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 102. sjednici održanoj 18. veljače 2026. godine, donijelo je

## **ODLUKU**

### **O ZAMRZAVANJU EKONOMSKIH RESURSA I FINACIJSKIH SREDSTAVA**

#### **Članak 1.**

##### **(Predmet Odluke)**

Ovom odlukom zamrzavaju se ekonomski resursi i financijska sredstva za osobu:

**Aleksandar (Jovan) Ružić**, zvaní Alex Koller, rođen 22.9.1967. godine u Linzu, Republika Austrija, nastanjen u ulici Trn bb, općina Velika Kladuša, državljanin Bosne i Hercegovine i Austrije.

#### **Članak 2.**

##### **(Temelj za primjenu mjera)**

(1) Ova odluka donosi se radi provedbe obveza Bosne i Hercegovine iz Rezolucije Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda 1373 (2001), sukladno Zakonu o primjeni određenih privremenih mjera radi učinkovite provedbe mandata Međunarodnog kaznenog suda za bivšu Jugoslaviju te drugih međunarodnih restriktivnih mjera, kao i Odluci o načinu provedbe ciljanih financijskih sankcija Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda povezanih s financiranjem terorizma i financiranjem širenja oružja za masovno uništenje.

(2) Na temelju informacija i dokumentacije nadležnih tijela Bosne i Hercegovine, prikupljenih u okviru njihovih zakonskih nadležnosti, postoji osnov sumnje da osoba iz članka 1. ove odluke ispunjava kriterije za uvrštavanje sukladno Rezoluciji Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda 1373 (2001).

(3) Ova odluka navodi temelj za uvrštavanje u sažetom obliku, bez iznošenja operativnih podataka i podataka o izvorima, radi zaštite sigurnosnih interesa i tekućih postupanja, dok se potpuna dokumentacija nalazi u spisima nadležnih tijela.

(4) Primjena mjera iz ove odluke ima preventivni karakter i ne prejudicira kaznenu odgovornost niti ishod bilo kojeg postupka koji se vodi ili se može voditi pred nadležnim tijelima.

### Članak 3.

#### (Institucije zadužene za provedbu)

Za provedbu ove odluke zadužuju se Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine i nadležna tijela u Bosni i Hercegovini u okviru svojih nadležnosti.

### Članak 4.

#### (Stupanje na snagu)

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u „Službenom glasniku BiH“ i na web-stranici Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine.

VM broj 36 /26

18. 2. 2026. godine

Sarajevo

Predsjedateljica

Vijeća ministara BiH

Borjana Krišto



На основу члана 17. Закона о Савјету министара Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", бр. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 и 24/08), а у вези са чланом 2. Закона о примјени одређених привремених мјера ради ефикасног провођења мандата Међународног кривичног суда за бившу Југославију, те других међународних рестриктивних мјера ("Службени гласник БиХ", број 25/06) и члана 6. Одлуке о начину провођења циљаних финансијских санкција Савјета безбједности Уједињених нација повезаних са финансирањем тероризма и финансирањем ширења оружја за масовно уништење ("Службени гласник БиХ", број 18/24), Савјет министара Босне и Херцеговине, на 102. сједници одржаној 18. фебруара 2026. године, донио је

## ОДЛУКУ

### О ЗАМРЗАВАЊУ ЕКОНОМСКИХ РЕСУРСА И ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА

#### Члан 1.

##### (Предмет Одлуке)

Овом одлуком замрзавају се економски ресурси и финансијска средства за лице: **Александар (Јован) Ружић**, звани Alex Koller, рођен 22.09.1967.године у Линцу Република Аустрија, настањен у улици Трн бб, општина Велика Кладуша, држављанин Босне и Херцеговине и Аустрије.

#### Члан 2.

##### (Основ за примјену мјера)

(1) Ова одлука доноси се ради провођења обавеза Босне и Херцеговине из Резолуције Савјета безбједности Уједињених нација 1373 (2001), у складу са Законом о примјени одређених привремених мјера ради ефикасног провођења мандата Међународног кривичног суда за бившу Југославију, те других међународних рестриктивних мјера, као и Одлуком о начину провођења циљаних финансијских санкција Савјета безбједности Уједињених нација повезаних са финансирањем тероризма и финансирањем ширења оружја за масовно уништење.

(2) На основу информација и документације надлежних органа Босне и Херцеговине, прикупљених у оквиру њихових законских надлежности, постоји основ сумње да лице из члана 1. ове одлуке испуњава критеријуме за уврштавање у складу са Резолуцијом Савјета безбједности Уједињених нација 1373 (2001).

(3) Ова одлука наводи основ за уврштавање у сажетом облику, без изношења оперативних података и података о изворима, ради заштите безбједносних интереса и текућих поступања, док се потпуна документација налази у списима надлежних органа.

(4) Примјена мјера из ове одлуке има превентивни карактер и не прејудицира кривичну одговорност нити исход било којег поступка који се води или се може водити пред надлежним органима.

### Члан 3.

#### (Институције задужене за провођење)

За провођење ове одлуке задужују се Министарство безбједности Босне и Херцеговине и надлежни органи у Босни и Херцеговини у оквиру својих надлежности.

### Члан 4.

#### (Ступање на снагу)

Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се у „Службеном гласнику БиХ“ и на веб страници Министарства безбједности Босне и Херцеговине.

СМ број 36 /26

18.2.2026. године

Сарајево

Председавајућа

Савјета министара БиХ

Борјана Кришто



Na osnovu člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), a u vezi sa članom 2. Zakona o primjeni određenih privremenih mjera radi efikasne provedbe mandata Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju, te drugih međunarodnih restriktivnih mjera ("Službeni glasnik BiH", broj 25/06) i člana 6. Odluke o načinu provođenja ciljanih finansijskih sankcija Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija povezanih s finansiranjem terorizma i finansiranjem širenja oružja za masovno uništenje ("Službeni glasnik BiH", broj 18/24), Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 102. sjednici održanoj 18. februara 2026. godine, donijelo je

## **ODLUKU**

### **O ZAMRZAVANJU EKONOMSKIH RESURSA I FINANSIJSKIH SREDSTAVA**

#### **Član 1.**

##### **(Predmet Odluke)**

Ovom odlukom zamrzavaju se ekonomski resursi i finansijska sredstva za lice:  
**Aleksandar (Jovan) Ružić**, zvani Alex Koller, rođen 22.9.1967.godine u Lincu, Republika Austrija, nastanjen u ulici Trn bb, opština Velika Kladuša, državljanin Bosne i Hercegovine i Austrije.

#### **Član 2.**

##### **(Osnov za primjenu mjera)**

(1) Ova odluka donosi se radi provođenja obaveza Bosne i Hercegovine iz Rezolucije Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija 1373 (2001), u skladu sa Zakonom o primjeni određenih privremenih mjera radi efikasne provedbe mandata Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju, te drugih međunarodnih restriktivnih mjera, kao i Odlukom o načinu provođenja ciljanih finansijskih sankcija Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija povezanih s finansiranjem terorizma i finansiranjem širenja oružja za masovno uništenje.

(2) Na osnovu informacija i dokumentacije nadležnih organa Bosne i Hercegovine, prikupljenih u okviru njihovih zakonskih nadležnosti, postoji osnova sumnje da lice iz člana 1. ove odluke ispunjava kriterije za uvrštavanje u skladu sa Rezolucijom Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija 1373 (2001).

(3) Ova odluka navodi osnov za uvrštavanje u sažetom obliku, bez iznošenja operativnih podataka i podataka o izvorima, radi zaštite sigurnosnih interesa i tekućih postupanja, dok se potpuna dokumentacija nalazi u spisima nadležnih organa.

(4) Primjena mjera iz ove odluke ima preventivni karakter i ne prejudicira krivičnu odgovornost niti ishod bilo kojeg postupka koji se vodi ili se može voditi pred nadležnim organima.

**Član 3.**

**(Institucije zadužene za provedbu)**

Za provedbu ove odluke zadužuju se Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine i nadležna tijela u Bosni i Hercegovini u okviru svojih nadležnosti.

**Član 4.**

**(Stupanje na snagu)**

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se i u „Službenom glasniku BiH“ i na web stranici Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine.



VM broj **36** /26

18.2.2026. godine

Sarajevo

**Predsjedavajuća**

**Vijeća ministara BiH**

Borjana Krišto

